

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **NATIONAL SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITE YA 12**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)**

**PAMPIRI YA 2 (P2)**

**PUDUNGWANA 2012**

**MATSHWAO: 80**

**NAKO: dihora tse 2**

**Pampiri ena e na le maqephe a 6.**

**DITAELO HO MOHLAHLAHOBUWA**

1. Pampiri ena e arotswe dikarolo tse THARO, e leng:

KAROLO YA A: Moqoqo	(40)
KAROLO YA B: Ditema tsa kgokahano tse telele	(20)
KAROLO YA C: Ditema tsa kgokahano tse kgutshwane	(20)

2. Araba potso e le NNGWE karolong e nngwe le e nngwe.
3. Araba dipotso tsohle ka Sesotho.
4. Qala karolo e NNGWE le e NNGWE leqepheng le LETJHA, mme o sehe mola qetellong ya karolo ka nngwe.
5. Karolong e nngwe le e nngwe etsa moralo (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano, daekramo, tjhate e bontshang tatelano ya mehopollo ya sehlooho kapa etsa feela lenane la dintlha tseo o tla ngola ka tsona) boitokisetsong ba hao ba ho hlahisa tema e hlokehang. Boela o lekole botjha mosebetsi wa hao ka ho o bala hape, ho o nahanisa, ho lokisa diphoso, le ho nehelana ka sehlahiswa se phethetsweng. Sebedisa pensele ho lokisa diphoso. O tla abelwa matshwao bakeng sa ho ela hloko mehato ena.
6. Meralo yohle e totobatswe hore ke meralo, pele ho hlahiswa tema e ngolwang.
7. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:
- |                            |
|----------------------------|
| KAROLO YA A: metsotso e 60 |
| KAROLO YA B: metsotso e 30 |
| KAROLO YA C: metsotso e 30 |
8. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
- ELA HLOKO:** Ngola nomoro le sehlooho sa moqoqo oo o o kgethileng.
9. Ngola sehlooho sa potso eo o e kgethileng, kapa sehlooho seo o iqapetseng sona meqoqong eo ho sa nehelanwang ka dihlooho ho yona.
- ELA HLOKO:** Sehlooho se se ke sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswa.
10. Ngola ka mongolo o makgethe o balehang.

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho kapa setshwantsho se le SENG, mme o ngole moqoqo wa boelele ba mantswe a 200 ho isa ho a 250. Hopola ho etsa moralo wa moqoqo wa hao, le ho boela o o bala hape ho lokisa diphoso.

- 1.1 Matsatsi a phomolo a Keresemese e fetileng o a jeletse ha malomao. Ngola moqoqo oo ka ona o re phetelang kamoo o jeleng matsatsi ao kateng. Sehlooho sa moqoqo e be:

***Matsatsi a phomolo ao nke keng ka a lebala.*** [40]

- 1.2 Le qadile mokgatlo o ikemiseditseng ho thusa baithuti ba hlokang. Ngola moqoqo oo ka ona o hlalolang seo le ikemiseditseng ho se etsa ho ba thusa. Sehlooho sa moqoqo e be:

***Batho ke ho thusana.*** [40]

- 1.3 Ngola moqoqo oo ka ona o hlalolang setshwantsho sa filimi seo o kileng wa se shebella. Sehlooho sa moqoqo e be:


***Setshwantsho seo ke neng ke se shebelletse.*** [40]

- 1.4 Wena le metswalle ya hao le ile la itshwara hampe sekolong, mme le batlile le tebelwa. Ngola moqoqo oo ka ona o phetang tseo le neng le di etsa. Sehlooho sa moqoqo e be:

***Ho se mamele melao ya sekolo ho ka o kenya tsietsing.*** [40]

1.5 Kgetha setshwantsho se le SENG ho tseba tse latelang, ebe o ngola moqoqo ka sona. Neha moqoqo wa hao sehlooho.

1.5.1



[Setshwantsho sena se qotsitse makasineng wa *Bona* wa Pherekong 2011]

[40]


1.5.2



[Setshwantsho sena se qotsitse makasineng wa *Indwe* wa Mmesa 2012]

[40]


1.5.3



[Setshwantsho sena se qotsitse makasineng wa *Bona* wa Hlakola 2011]

[40]

1.5.4



[Setshwantsho sena se qotsitse makasineng wa *Bona* wa Pherekong 2011]

[40]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:**

**40**

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE****POTSO YA 2**

Kgetha mme o ngole tema e le NNGWE ho tsena tse latelang. Bolelele ba tema e be mantswe a 80 ho isa ho a 100. Hopola ho etsa moralo wa tema ya hao, le ho boela o e bala hape ho lokisa diphoso.

- 2.1 Ntate wa motswalle wa hao o fumane kotsi ya koloji. Ngolla motswalle eo wa hao **lengolo** o mo kgothatse. [20]
- 2.2 Motswadi o lakatsa hore mora a latele lekala la mosebetsi le ratwang ke yena, empa mora ha a dumellane le yena. Ntshetsa pele **puisano** ena.
- MOTSWADI: Thabo, ke batla o ithutele mosebetsi ona wa botitjhere jwalo ka nna. Botitjhere ke mosebetsi o hlomphehang haholo, mme o bohlokwa setjhabeng.
- THABO: Atjhe mme, re lokela ho dula fatshe re buisane hantle ka taba ena. O lokela ho utlwa maikutlo a ka. [20]
- 2.3 Ngola **Tsa Boikgopotso (Review)** o hlahise maikutlo a hao ka tshebeletso (service) ya bese eo o neng o e palame ho tloha Johannesburg ho ya Cape Town. [20]
- 2.4 E se e le beke jwale motlakase o timme moo o dulang. Ngolla masepala **lengolo** o tletlebe ka ho ba siyo ha motlakase. [20]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 20**

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE****POTSO YA 3**

Kgetha mme o ngole tema e le NNGWE ya bolelele ba mantswe a 60 ho isa ho a 80. Ngola feela nomoro ya tema eo o e kgethileng. Hopola ho etsa moralo wa tema ya hao, le ho boela o e bala hape ho lokisa diphoso.

- 3.1 Ngola **karete ya memo** moo o memelang lekhanselara la heno moketeng wa pulo ya holo e ntjha sekolong sa heno. [20]
- 3.2 Ngwana weno o se a dula sekolong. Ha a tsebe ho hlatswa diaparo. Mo ngolle **ditaelo** hore diaparo di hlatsuwa jwang. [20]
- 3.3 Ngola **phousetara** eo ka yona o tsebisang le ho memela setjhaba dikhompesheneng tsa mmimo wa dikhwaere. [20]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80**